ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރވޓ ލމޓޑ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަމުގެ ނަން: 3000 - 5000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ ގުދަނެއް ކ.ތިލަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/51/2024

އިއުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/78

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2024

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

بسم الله الرحمن الرحيم

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2024
ޓެންޑަރ ނަމްބަރު: ITB/51/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތައާރަފު

1.1 މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މުޢާމަލާތާ އެއްގޮތަށް، ކ.ތިލަފުށިން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމެކެވެ.

2. މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

2.1 3000 - 5000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ ގުދަނެއް ކ.ތިލަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފުން

3. ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް

3.1 މި ބީލަން ހުށަހެޅިދާނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށެވެ.

3.1.1 ދަރަނިޖަހަން ޖިންމާވާ ކުންފުނިތައް

3.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް

3.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

3.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

4. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު

4.1 ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު ވާންވާނީ ހުރިހާ ޓެކްސްއެއް ހިމެނިފައިވާ އަގަކަށެވެ.

4.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

5. ބީލާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

5.1 ބީލަންފޮރުން، ބީލާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

5.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖެހުއްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

5.1.2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ޝީޓާއެކު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

5.1.3 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

5.1.4 ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

5.1.5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވެންޑަރުގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް

5.1.6 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް

5.1.7 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

5.1.8 އިމާރާތުގެ ފްލޯ ޕްލޭން

5.1.9 އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ފޮޓޯތައް

5.1.10 ސަބްލީސް ކުރާ އިމާރާތެއްނަމަ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް

5.1.11 މި މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓެއް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

6. ބީލަން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާތިލުކުރުން

6.1 ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ފުއެލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފުއެލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

6.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތަކަށް މަތީގައި (6.1 ގައި) ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތައް އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

6.3 މި އިރުޝާދު ތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

6.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމުއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6.5 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ ބީލަމުއްނަމަ، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތަކެއްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6.6 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލާ ބީލަމަށް ލިބޭ ސަބަބަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 03 (ތިނެއް) ހަމަނުވާ ނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

6.7 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

7. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

7.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.

7.2 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހެޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

7.3 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

7.4 ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ މިނިވަން ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް ހުށަހެޅުއްވައި ހުރި އިޖާބަދެއްވާކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.

7.5 ކުއްލިޔަން ހިފުމަށްފަހު، ކުއްލިޔަން ހިފާފައިވާ އިމާރާތުގެ އިންޖީނިއަރ ބަލަހައްޓަން ގެންނަވާނެއެވެ.

7·6 އިމާރާތް އިންސްޓޯލްކޮށް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ބިޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވަން ވާނެއެވެ.

7·7 ކަރަންޓު ވަޔަރިންގކުރުމުގައި ހުރި ތަނެއްކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.

7·8 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވޭނީ އެންމެ ބިޑެކެވެ.

7·9 ބިޑުން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދުމީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

7·10 ބިޑުން އެވޯޑްކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިމާރާތް ލިބެން ވާނެއެވެ.

7·11 ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

7·12 ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބިޑުން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

8. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

8·1 ބިޑުން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު 20،000ރ (ވިހި ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

8·2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

8·3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވަން އިންކާރުކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ނެގޭނެއެވެ.

8·4 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުމެކެވެ.

8·5 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯމެޓް މި ސްޕެކްގެ އެނެކްސް 3 ގައި އެއްގޮތް ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.

8·6 އެންވަލޯޕު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިޑުތަކާއިއެކު، އޮރިޖިނަލް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

9. ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް

9.1 މި ބީލަން އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދޭންވީ ގިނަވެގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކުލީގެ އަދަދެވެ.

10. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

10.1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބާއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.

11. ބީލަން ހުށަހެޅުން

11.1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm·mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

11.2 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

12. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

12.1 ބީލަން އެވޯޑު ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

12.2 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، އެފް އެސް އެމްގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ބްލެކްލިސްޓުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

12.3 މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

- އަގު: 60%

އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުގެ އަކަފޫޓަކަށް ދޭ އަދަދަށެވެ.

- ތަނުގެ ކޮންސެޝަން: 40%

މިބައިން މާކްސް ދޭނީ އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ބެލުމަށްފަހު، އެފް.އެސް.އެމް އިން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ކޮންސެޕްޓަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައް؛

- ޓާރާ ސިވިލްއި ޖާގައިހުރި އިމާރާތަކަށްވުން
- އިމާރާތުގެ އުސްމިން
- ސެކިއުރިޓީ
- އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަރާމާތުތައް
- ބަރު މުދާ ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް މުދާ ބެހެއްޓޭ ތަނެއްކަމުގައިވުން
- އިމާރާތުގެ ފްލޯ ފެން ނުވަންނާނެހެން ގަދައަށް ފެންފޯރަކަށްވުރެ މަތިވެގެ ހުރުން

13. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސަބްމިޓް ހުށަހެޅުން

13·1 މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުން ޖާގަ އޮންނާނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm·mv

13·2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 04·00 އެވެ.

އެނެކްސް 1

ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

ބިޑުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތަކާއި/ތަކެތި މަތީ، ނަމްބަރު ޖަހާ ބިޑަން ބައިންޑު ކުރަންވާނެއެވެ.		
ނަންބަރު	ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
·1	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
·2	ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބިޑަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
·3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 3 ގައި)	
·4	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
·5	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
·6	ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
·7	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮޕްޝަނަލް)	
·8	އިމާރާތުގެ ޕްލޮޓް ޕްލޭން	
·9	އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ފޮޓޯތައް	
·10	އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ	
·11	ސަބްލީސް ކުރާ އިމާރާތެއްނަމަ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކަރަރުވަ ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުމެއް	

އެނެކްސް 2

ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 ފޯނު ނަންބަރު:	

2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު:	
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:	
2.2 އިޢުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	

3. ކުއްޔަށް ދޫން ހުށަހަޅާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އަގު:	
3.1 ޕްރޮޕަރޓީގެ ނަން:	
3.2 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:	
3.3 ހުށަހަޅާ މަހު ކުލި:	
3.4 އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):	
3.5 ބޭނުންކުރެވޭ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):	
3.6 އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭ އަގު:	

4. އިޤްރާރު

4.1 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ.

4.2 މި ބީލަން ކަނޑައަޅާގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކަން ޔަޤީންކުރަން، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެފް.އެސް.އެމް.ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު *އާއިލީގޮތުން (މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ) ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.4 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އެވޯޑު ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބީލަމާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.5 މި ބީލަން ކަމިޓީއިން ބޭނުންވާނަމަ، ބީލަމުގެ އިޢުލާނުގައިވާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރު ވަމެވެ.

5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް	
ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚް:	ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖެއްސަވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެއްސަވާ

އެނެކްސް 3

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY

(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: ---

We have been informed that **[Name of the Bidder/Company]** is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/51/2024 dated on **(date)** to lease out a warehouse at K. Thilafushi for Fuel Supplies Maldives Pvt Ltd, (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we **[Name of Issuing Agency]** hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 20,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than **[date]** and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date: